WIKIPEDIA

Spinosaurus

Spinosaurus



Pengelasan saintifik

Spinosaurus merupakan dinosaur karnivor yang makan dinosaur besar yang lain. Sepanjang 18 meter (sekitar 60 kaki), dinosaur ini mempunyai sayap berduri di belakangnya. Fosil Dinosaur ini didapati di sekitar negara Egypt dan Niger. Dinosaur ini merupakan dinosaur karnivor kedua terbesar di dunia. Dinosaur ini hidup pada zaman akhir Cretaceous. spinosaurus boleh mengadaptasi kehidupan separa akuatik dan kegunaan tulang belakang yang berbentuk sirip untuk menyerap haba kerana spinosaurus ialah reptilia berdarah sejuk.

Rujukan

Rencana ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya (https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Spinosaurus&action=edit).

Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.

Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Spinosaurus&oldid=3598252"

Laman ini kali terakhir disunting pada 21:03, 6 April 2015.

Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa; terma tambahan mungkin digunakan. Lihat Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.